




Agri SA's guidelines for safe workplaces during COVID-19 (Sesotho)



Sireletsa ba bang ho kuleng:

Ha o khohlela kapa o thimola
kwala molomo ka sakatku
kapa letsoho



**Lahlela dipampiri tse o
minneng ka tsona
moqomong wa matlakala**

Hlapa matsoho ka sesepa le metsi
kamora ho khohlela le ho thimola le ha u
hlokomela bakudi.



X **Qoba ho ba haufi** le batho
ha o khohlela kapa o nale
feberu



Qoba ho tšoela mathe hohle.



Haeba o na le feberu kapa ho khohlela kapa bothata
ba ho phefomola, **fumana tlhokomelo ya bongaka**
kaapele mme o arolelane nalane ya maeto a hao le
mofani wa tlhokomelo ya bophelo bo botle



Sireletsa ba bang ho kuleng:

Hlapa matsoho kamora ho:

- khohlela kapa ho thimola
- Ha o hlokomela batho ba kulang
- Pele, nakong le kamora ho pheha
lijo
- Pele o ja
- Kamora ho sebelisa ntloana
- Ha matsoho a hao a le ditshila
- Kamora ho sebetsana le di liphoofto kapa ditshila tsa
liphoofolo



**Hlapa matsoho ka sesepa le
metsi ha a le ditshila.**

Haeba matsoho a hao ha a ditshila le teng a
hlape ka sesepa le metsi.